ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު

ބީލަމުގެ ނަން: ފެނަކަ ބްރާންޑުތަކަށް 2 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް ޑީސަލް ސަޕްލައި ކޮންޓްރެކްޓަށް ފަރާތެއް ހޯދުން

ބީލަމުގެ ރިފަރެންސް: ITB/22/2024

އިޢުލާން ނަންބަރު: FSM-ADV/2024/031

އިޢުލާން ކުރި ތާރީޚް: 21 މާރިޗު 2024

ބީލަން ހުށަހަޅާ ތާރީޚް: 28 މާރިޗު 2024

بسم الله الرحمن الرحيم

ބީލަން ހުށަހަޅުއްވާ ފަރާތްތަކަށް ދެވޭ އިރުޝާދު

ތާރީޚު: 21 މާރިޗު 2024
ޓެންޑަރ ނަންބަރު: ITB/22/2024

1. މަސައްކަތުގެ ތަޢާރަފު

1. މި ބީލަމަކީ، ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސްއިން ދޭ މައުލޫމާތާއި އެއްގޮތަށް، ތިރީގައި މިދަންނަވާ ރަށްތަކުގެ ބަނދަރުން އެރަށްރަށުގެ ފެނަކަ ބްރާންޗުތަކަށް 2 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ޑީސަލް ސަޕްލައި ކޮންޓްރެކްޓް ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ހުޅުވާލެވިފައިވާ ބީލަމެކެވެ.
2. އެ ރަށްތަކަކީ:

ރަށުގެ ނަން	ރަށުގެ ނަން
ގދ. ރަތަފަންދޫ	ރ. އުނގޫފާރު
ގދ. ނަޑެއްލާ	
ގދ. ގައްދޫ	
ށ. ކަނޑިތީމު	

2. ބީލަން ހުޅުވާލެވިފައިވާ ފަރާތްތައް

2.1 މި ބީލަން ހުޅުވާލެވިފައިވަނީ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ (ޤާނޫނު ނަންބަރު 18/2014) ދަށުން ރަޖިސްޓްރީކޮށް ހިންގަމުންގެންދާ [illegible] ފަރާތްތަކަށެވެ.

2.1.1 [illegible] ކުންފުނިތަކެއް

2.1.2 ޕާޓްނަރޝިޕް ވިޔަފާރިތަކެއް

2.1.3 ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީތަކެއް

2.1.4 އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރިތަކެއް

ރާއްޖެއިން ބޭރުން ތެޔޮ އެތެރެކޮށް ވިއްކާ އެއްވެސް ކޮންޓްރެކްޓްތަކަށް، ނުވަތަ މިފަދަ ކޮންޓްރެކްޓްތަކުގެ ހިއްސާ ވާނަމަ ފަރާތަކަށް، މިބީލަމުގައި ބައިވެރި ނުވެވޭނެއެވެ. އަދި އެފަދަ ކޮންޓްރެކްޓްތަކުގެ ހިއްސާއެއްވެސް މިބީލަމުގައި ބައިވެރި ނުކުރެވޭނެއެވެ.

3. ބީލަން ހުށަހަޅާ އަގު

3.1 ބީލަން އަގު ހުށަހަޅުއްވަން ވާނީ ދިވެހި ރުފިޔާއިންނެވެ.

4. ބީލަމާ އެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް

4.1 ބީލަންވެރިން، ބީލަމާ އެކު ތިރީގައިވާ ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހަޅުއްވަން ވާނެއެވެ. މި ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަނާޅުއްވާ ފަރާތްތަކުގެ ބީލަންތައް ބާތިލުކުރެވޭނެއެވެ.

4.1.1 ފުރިހަމަ ކުރެއްވުމަށްފަހު ސޮއިކޮށް، އަދި ތައްގަނޑު ޖެއްސަވާފައިވާ ބީލަން އަގު ހުށަހަޅާ ފޯމު

4.1.2 ބީލަން އަގު ހުށަހަޅާ ފޯމު މި ސްޕެކާއެކު އެނެކްސް 2 ގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވެ. މި ފޯމުގެ އެއްވެސް ބައެއް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާނަމަ، އެ ބީލަމެއް ބާތިލުކުރެވޭނެއެވެ.

4.1.3 ބިޑް ސެކިއުރިޓީ

4.1.4 ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ

4.1.5 މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުން ދޫކުރާ ކޮންޓްރެކްޓަރުގެ/ވިޔަފާރީގެ ޕްރޮފައިލް ސްލިޕް

4.1.6 ހަ މަސް ހަމަނުވާ ޓެކްސް ކްލިއަރަންސް ރިޕޯޓް

4.1.7 އަމިއްލަ ފަރުދެއްނަމަ އައިޑީ ކާޑުގެ ދެފުށުގެ ކޮޕީ

4.1.8 ފިހާރަ/ފިހާރަތަކުގެ ރަޖިސްޓްރީ ކޮޕީ

4.1.9 ފިހާރަގެ ކެޕޭސިޓީ އެނގޭނެ ލިޔުމެއް

4.1.10 ފިހާރަ/ފިހާރަތަކުގެ ފޮޓޯ

4.1.11 ހުށަހަޅުއްވާ ފިހާރަތް އަދި އަމިއްލަ ފިހާރަ ކަމުގައި ނުވާނަމަ، ފިހާރަތް ބޭނުންކުރުމާއި ބެހޭގޮތުން ފިހާރަތްގެ ވެރިފަރާތާއި، ބީލަން ހުށަހަޅުއްވާ ފަރާތާއި ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ ކޮޕީއާއި، ފިހާރަތްގެ ރަޖިސްޓްރީ ކޮޕީ

މިގޮތުން 1 ފިހާރައެއް ބީލަމުގައި ބައިވެރިވާ ދެފަރާތަކުން ކުއްޔަށް ދީފައިވާކަމަށް ފާހަގަ ކުރެވޭނަމަ، ދެފަރާތުގެ ބީލަންފަސް ބާތިލު ކުރެވޭނެއެވެ.

4.1.12 މި މައުލޫމާތުތައް ހިމެނޭ ޑޮކިއުމެންޓުތައް އެނެކްސް 1 ގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.

5. ބީލަން ބަލައިގަތުން ނުވަތަ ބީލަން ބާތިލުކުރުން

5.1 ފާއިތުވިދިޔަ 2 އަހަރު ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސްގެ ބީލަމެއް ކޮމިޓްކޮށް، އެއްބަސްވުން ހަދުމަށްފަހު، އެ ފަރާތަކުން އެދިގެން ނުވަތަ ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސްއިން އެއްބަސްވުން ބާތިލުކޮށްފައިވާ އެއްވެސް ފަރާތަކުން މި ބީލަމުގައި ބައިވެރި ނުވެވޭނެއެވެ.

5.2 އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ނޯޓިސް ދިނުމަކާނުލާ އެއްބަސްވުން އުވާލާ ފަރާތްތަކަށް މިބީލަމުގައި (5.1 ގައި ދެންނެވިފައިވާ މުއްދަތަށް އިސްތިސްނާ ވާނެއެވެ.

5.3 މި އިޢުލާނު ތަކުގެ 4 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ ލިޔުންތައް ހުށަނާޅާ ފަރާތްތަކުގެ ބީލަންތައް ބާތިލު ކުރެވޭނެއެވެ.

5.4 އޮންލައިންކޮށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ބީލަމެއްނަމަ، އީމެއިލް ކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އީމެއިލް އެޑްރެސް ފިޔަވައި އެހެން އީމެއިލް އެޑްރެސްއަކަށް ފޮނުވާފައިވާ ނުވަތަ ކޮޕީ ކޮށްފައިވާ ބީލަންތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

5.5 ބީލަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް ރަޖިސްޓަރ ނުކުރައްވާ ފަރާތްތަކުގެ ބީލަންތައްވެސް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

5.6 ބީލަން ހުށަހެޅުއްވުމަށް ދެންނެވިފައިވާ ސުންގަޑީގެ ފަހުން ހުށަހަޅާ އެއްވެސް ބީލަމެއް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

6. ބީލަން ހުށަހަޅުއްވާ ފަރާތްތަކުން ސަމާލުކަންދޭންވީ ކަންތައްތައް

6.1 ބީލަން ތައްޔާރު ކުރެއްވުމަށް ހިނގާ ހުރިހާ ހަރަދެއް ކުރައްވަން ދަރަންވަޑައިގަންނަވާނީ ބީލަން ހުށަހަޅުއްވާ ފަރާތުންނެވެ.

6.2 ބީލަމުގެ އަގު ހުށަހަޅުއްވަން ވާނީ ދިވެހި ރުފިޔާއިންނެވެ.

ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު، މާލެ، 20026
+9603336655
tenders@fsm·mv

6·3 ބީލަމުގައި ހުށަހަޅާ ލިޔުންތަކާއި ލިޔުއްވާފައި ހުށަހަޅަން ވާނީ ދިވެހި ނުވަތަ އިނގިރޭސި ބަހުންނެވެ.

6·4 ކޮންމެ ފަރާތަކަށް ވެސް ހުށަހެޅުއްވޭނީ އެންމެ ބީލަމެކެވެ.

6·5 ހުށަހަޅުއްވާ އަގު ވާންވާނީ، އެތަކެތީގެ ޖެޓީއިން ފުރަތަ ބަނދަރާއި ހަމައަށް ޓީޖަރާއި ގެންގޮސްދިނުން ޗާޖުގެ އަގު ކަމުގައެވެ.(FRIEGHT CHARGE)

6·6 މިމަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ތަކެއްޗާއި، ޓޫލްސް ހަރުދަނާ ބީލަން ކާމިޔާބު ކުރައްވާ ފަރާތުން ޖީބުން ހަރަދުކުރާށެވެ.

6·7 ބީލަން ކާމިޔާބު ކުރާ ފަރާތާއިއެކު، އެއްބަސްވުން ހެދޭނީ، 2 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށެވެ. ހިދުމަތުގެ ފެންވަރަށް ބެލުމަށްފަހު އިތުރު 1 އަހަރުދުވަހަށް މުއްދަތު އިތުރު ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސްއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

6·8 އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތުގައި، ކޮންމެ އަހަރަކު ނިމުމުން ޕާފޯމަންސް އިވެލުއޭޝަން ހަދައި، އެ އިވެލުއޭޝަންގައި އެއްވެސް މައްސަލައެއް ފާހަގަކުރެވިއްޖެނަމަ ކޮންޓްރެކްޓް ބާތިލްކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސްއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

6·9 ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތަކީ ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސްއަށް ދައްކަން ޖެހޭ ދަރަންޏެއް އޮތް ފަރާތެއްކަމުގައި ވާނަމަ، ބީޑް އޯޕަން ކުރުމުގެ ކުރިން ފިއުލް ސަޕްލައިސް އިން ކަނޑައަޅާ އުސޫލުތަކާއި އެއްގޮތަށް ދަރަނި ހަލާސް ކުރުމަށް އެއްބަސްވުމަށް ފުރުޞަތުގައެވެ.

6·10 ބީލަމުގެ ވެލިޑިޓީ ޕީރިއަޑް ބީޑް ހުށަހާ ތާރީހުން ފެށިގެން 90 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ދެމިއޮންނަންވާނެއެވެ. އަދި ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އަގަކީ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތުގައި ދެމިއޮންނަ އަގަކަށް ވާންވާނެއެވެ.

6·11 ބީލަންތައް އިވެލުއޭޝަން ކުރުމަށްފަހު 45 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، ބީލަން ކާމިޔާބުކުރާ ފަރާތަށް އެވޯޑް ނޯޓިފިކޭޝަން ފޮނުވޭނެއެވެ.

7. ބިޑް ސެކިއުރިޓީ

7·1 ބީލަން ހުށަހަޅުއްވާ އިރު 10،000ރ (ދިހަ ހާސް ރުފިޔާ) ގެ ބިޑް ސެކިއުރިޓީއެއް ހުށަހަޅުއްވަންވާނެއެވެ.

7·2 ބިޑް ސެކިއުރިޓީގެ މުއްދަތު ބިޑް ހުށަހާ ތާރީހުން ފެށިގެން 90 (ނުވަދިހަ) ދުވަހަށް ދެމިއޮންނަންވާނެއެވެ.

ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު، މާލެ، 20026
+9603336655
tenders@fsm·mv

7·3 ދިމާވާ އެއްވެސް ސަބަބަކާ ހުރެ، ކޮންޓްރެކްޓް އެވޯޑް ކުރުމަށްފަހު، އެވޯޑް ކުރުން ފަސްކޮށް އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރައްވަން އިއުލާނު ކުރާނަމަ، ބިޑް ސެކިއުރިޓީ ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސްއަށް ނަގާނެއެވެ.

7·4 ބިޑް ސެކިއުރިޓީގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަންނާނީ، މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ބޭންކެއް ނުވަތަ އިންޝުއަރަންސް ކޮމްޕެނީއެއްގެ ލިޔުންކަމެވެ.

7·5 ބިޑް ސެކިއުރިޓީގެ ފޯމެޓް މި ސްޓޭޖުގެ އެނެކްސް 3 ގައި އެޓޭޗް ކުރެވިފައި ވާނެއެވެ.

8. ބީލަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުން

8·1 މިބީލަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް ޝައުގުވެރިވާފައިވާ ފަރާތްތަކުން 26 މާރިޗު 2024 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 11:00 ގެ ކުރިން tenders@fsm·mv އަށް އީމެއިލްކުރައްވާ، ރަޖިސްޓަރ ކުރެއްވުން އެދެމެވެ. އީމެއިލްގައި ތިރީގައިވާ މައުލޫމާތުތައް ހިމަނަން ވާނެއެވެ.

1. ބީލަމަށް ހުށަހަޅުއްވާ ފަރާތް
2. ގުޅޭނެ ނަންބަރު އަދި އީމެއިލް
3. ބީލަން ހުށަހަޅުއްވާ ފަރާތް ތަމްސީލުކުރައްވާ ފަރާތް އަދި މަޤާމު
4. ބީލަމުގެ އިޢުލާން ނަންބަރު ނުވަތަ ރިފަރެންސް އަދި ބީލަމުގެ ނަން

8·2 ރަޖިސްޓަރ ނުކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށް ބީލަމުގައި ބައިވެރިވެވޭގޮތެއް ނުވާނެއެވެ.

9. ޕްރީބިޑް ބައްދަލުވުން

9·1 މި ބީލަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް ރަޖިސްޓަރ ކުރައްވާ ފަރާތްތަކާ ޕްރީބިޑް ބައްދަލުވުން ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައެއް ނުވެއެވެ.

10. ބީލަން ހުށަހެޅުން އަދި ހުޅުވުން

10·1 ބީލަން ހުށަހަޅުއްވާނީ، 28 މާރިޗު 2024 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ހެނދުނު 11:00 ގެ ކުރިން bidsubmissions@fsm·mv އަށް އީމެއިލް ޒަރީއާއިންނެވެ.

10·2 ބީލަން ހުށަހަޅުއްވުމަށް ދެންނެވިފައިވާ ސުންގަޑީގެ ފަހުން ހުށަހަޅާ އެއްވެސް ބީލަމެއް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

10·3 އީމެއިލް ކުރުމަށް ކަސްޓަމަރުފަރާތާ އީމެއިލް އެޑްރެސް ފިޔަވައި އެހެން އީމެއިލް އެޑްރެސްއަކަށް ފޮނުވާފައިވާ ނުވަތަ ކޮޕީ ކޮށްފައިވާ ބީލަންތައް ބާޠިލުވެގެންދާނެއެވެ.

10·4 ބީލަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް ރަޖިސްޓަރ ނުކުރައްވާ ފަރާތްތަކުގެ ބީލަންތައްވެސް ބާޠިލުވެގެންދާނެއެވެ.

11. އިވެލުއޭޝަން އަދި މާރކްސް ދިނުމުގައި ބެލެވޭނެ ކަންތައްތަކާއި ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މާރކްސްތައް

11·1 ބީލަން އަޕްލޯޑް ކުރުވާނީ ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސްއިން ބީލަން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓުގައި ހުރި އިވެލުއޭޝަން ކުރުގައެވެ.

11·2 ފާއިތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގައި ހިދުމަތް ދެއްވުމުގައި ފަރުވާކުޑަވުމުގެ ސަބަބުން، އެފް އެސް އެމްގެ ފަރާތުން އެކި ފަހަރުމަތިން ނޯޓިސް ދީފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ބީލަންތައް އިވެލުއޭޝަން ކުރާއިރުގައި ބާކީކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު އެފް.އެސް.އެމްއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

11·3 އިވެލުއޭޝަނުގައި ބެލޭނެ ކަންތައްތަކާއި މާރކްސް ދިނުމުގެ އުސޫލު ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.

- ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އަގު **75%**
  (އެންމެ ކުޑައަގަށް ފުލް މާރކްސް ދީ ގޮތަށް)

- އަމިއްލަ ފިނޭންސް އޮޕްޝަން **10%**
  ބީލަން ހުށަހަޅުއްވާ ފަރާތުގެ އަމިއްލަ ފިނޭންސްއެއް އޮތް ކަމުގައި ވާނަމަ، މިބައިން ފުލް މާރކްސް ލިބޭނެއެވެ.
  އަދި މިފިނޭންސަކީ އެރަށެއްގައި ބޭނުންކުރަން ހުއްދަދޭފަދަ ފިނޭންސަރަކަށްވުން.

- އުޅަނދުތަކުގެ ޖުމުލަ ކެޕޭސިޓީ **15%**
  މިބައިގައި ބަލާނީ، ބީލަމާއިއެކު ހުށަހަޅުއްވާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ޖުމުލަ ކެޕޭސިޓީއެވެ.
  މާރކްސް ދެވޭނީ ކެޕޭސިޓީ އެންމެ މަތީ ފަރާތަށް ގިނަ މާރކްސް ދީ އުސޫލުންނެވެ.

12. މައުލޫމާތު ސާފުކުރުމާއި ސުވާލު ހުށަހެޅުން

12.1 މި ބީލަމާއި ގުޅޭގޮތުން އިތުރު މައުލޫމާތު ސާފުކުރަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ ތިރީގައިވާ އީމެއިލް އެޑްރެހަށް ސުވާލު ފޮނުއްވުމުން ޖަވާބު ދެވޭނެއެވެ.

އީމެއިލް އެޑްރެސް: tenders@fsm·mv

12.2 ސުވާލު ފޮނުއްވުމުގެ ސުންގަޑިއަކީ 26 މާރިޗު 2024 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ހަވީރު 04·00 އެވެ.

ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު، މާލެ، 20026
+9603336655
tenders@fsm·mv

އެނެކްސް 1

ބީލަމާއެކު ހުށަހަޅަންވާނެ ލިޔެކިޔުންތަކާއި އަދި ޗެކްލިސްޓް

ބީލަމުގައި ބައިވެރިވާ ލިޔުމާއި އަދި ލިޔެކިޔުންތައް/ތަކެތި މަތީ، ތަރުތީބު ނަމްބަރު ހަމަ ބީލަން ބާޖީލު ހުށަހަޅާށެވެ.		
ނަންބަރު	ލިޔެކިޔުމުގެ ތަފްސީލު	ހުށަހެޅި/ހުށަނާޅާ
1·	ޗެކް ލިސްޓް (އެނެކްސް 1)	
2·	ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ސޮއިކޮށް ތައްގަނޑު ޖަހާފައިވާ ބީލަން އަގު ހުށަހަޅާ ފޯމު (އެނެކްސް 2)	
3·	ބިޑް ސެކިއުރިޓީ (އެނެކްސް 4 ގައި)	
4·	ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ	
5·	މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުން ދޫކުރާ ކުންފުނީގެ/ވިޔަފާރީގެ ޕްރޮފައިލް ޝީޓް	
6·	ޓެކްސް ކްލިއަރެންސް ރިޕޯޓް (6 މަސް ހަމަނުވާ)	
7·	ޖީ.އެސް.ޓީ ސެޓްފިކެޓް (އެޕްލިކަބަލް)	
8·	އަމިއްލަ ފަރުދެއްނަމަ، ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ދެފުށުގެ ކޮޕީ	
9·	ޝެއާ އުޖުރާ އުޖަސްދުފަރަކުގެ ރަޖިސްޓްރީ ކޮޕީ	
10·	ހުށަހަޅުއްވާ ފަރާތް އަކީ އަމިއްލަ ފަރާތް ކަމުގައި ނުވާނަމަ، ފަރާތް ބޭނުންކުރުމުގައި ބާރުދީފައިވާ ފަރާތުގެ ވަކީލުކަމާއި، ބީލަން ހުށަހަޅުއްވާ ފަރާތާއި ދެމެދު ވަކާލާތު އެއްބަސްވުމުގެ ކޮޕީ	
11·	ފަރާތުގެ ކޯޓޭޝަން އެނގޭނޭ ލިޔުމެއް	
12·	ފަރާތް/ފަރާތްތަކުގެ ޕްރޮފައިލް	

އެނެކްސް 2

ބީލަމަށް އަގު ހުށަހަޅާ ފޯމު

1. ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މައުލޫމާތު:	
1.1 ނަން:	
1.2 އެޑްރެސް:	
1.3 އީމެއިލް އެޑްރެސް:	
1.4 ފޯނު ނަންބަރު:	
2. ހުށަހަޅާ ބީލަމުގެ މައުލޫމާތު:	
2.1 ބީލަމުގެ ނަން:	
2.2 އިއުލާން އަދި ރިފަރެންސް ނަންބަރު:	
3. ރަށުގެ ނަން	ހުށަހަޅުއްވާ އަގު/ ލީޓަރ (ޖީއެސްޓީ ނުލާ)
3.1 ގދ.ރަތަފަންދޫ	
3.2 ގދ.ނަޑެއްލާ	
3.3 ގދ. ގައްދޫ	
3.4 ރ. އުނގޫފާރު	
3.5 ށ. ކަނޑިތީމު	

4. އިރުޝާދު

4.1 މި ބީލަމާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ މައުލޫމާތަކީ ސައްޙަ ތެދު މައުލޫމާތު ކަމުގައި އިޤްރާރުވަމެވެ.

4.2 މި ބީލަން ކަރުދާހުގައި ދެވިފައިވާ މައުލޫމާތު ރަނގަޅަށް ކިޔުމަށްފަހު، މަތީގައި ދެންނެވިފައިވާ އަގަށް ޚިދުމަތް ދިނުމަށް އެއްބަސްވަމެވެ.

4.3 އަޅުގަނޑު/އަޅުގަނޑުމެންނަކީ އެފް.އެސް.އެމްގެ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކާއި *އާއިލީގޮތުން (މަންމަ، ބައްޕަ، މާމަ، ކާފަ، އަނބި މީހާ، ފިރި މީހާ، އެއްބަނޑު އެއްބަފާ، އެއްބަނޑު ނުވަތަ އެއްބަފާ) ގުޅުންހުރި ފަރާތެއް ނޫން ކަމަށް އެއްބަސްވަމެވެ.

4.4 މި ބީލަން ހުށަހަޅާތާ 60 ދުވަސް ހަމަވަންދެން އަގު ބަދަލުނުކުރާނެކަމަށާއި، ބީލަމާ އެއްގޮތަށް ޚިދުމަތްދިނުމަށް އަޅުގަނޑު/އަޅުގަނޑުމެން އެއްބަސްވަމެވެ.

4.5 މި ބީލަން ކާމިޔާބުވެއްޖެނަމަ، ބީލަމުގެ އިރުޝާދުތަކާ އެއްގޮތަށް ޚިދުމަތްދިނުމަށް އަޅުގަނޑު/އަޅުގަނޑުމެން އެއްބަސްވަމެވެ.

4.6 ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ އެއްވެސް ހަރަކާތްތަކުގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ މަސްލަހަތު ފުށުއަރާގޮތެއް ނެތް ކަމަށް އަޅުގަނޑު/އަޅުގަނޑުމެން އިޤްރާރު ވަމެވެ.

5. ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތް	
ސޮއި: ނަން: މަޤާމު: ތާރީޚް:	ވިޔަފާރިއެއް ނަމަ ވިޔަފާރީގެ ސިއްކާ ޖައްސަވާ އަމިއްލަ ފަރުދެއްނަމަ އިނގިލީގެ ނިޝާން ޖައްސަވާ

ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު، މާލެ، 20026
+9603336655
tenders@fsm·mv

އެނެކްސް 3

ރަށުގެ ނަން	މަހެއްގެ މައްޗަށް ބޭނުންވާނެކަމަށް ލަފާކުރާ އަދަދު (ލީޓަރުން)		ރަށުގެ ނަން	މަހެއްގެ މައްޗަށް ބޭނުންވާނެކަމަށް ލަފާކުރާ އަދަދު (ލީޓަރުން)
ގދ.ރަތަފަންދޫ	30,000		ރ. އުނގޫފާރު	175,000
ގދ.ނަޑެއްލާ	40,000			
ގދ. ގައްދޫ	100,000			
ށ. ކަނޑިތީމު	80,000			

އެނެކްސް 4

Bid security must be in the letter head of the issuing agency. No alterations to this format shall be permitted and no substitutions shall be accepted.

BID SECURITY
(Unconditional)

[Issuing Agency's Name, and Address of Issuing Branch or Office]

Beneficiary: Fuel Supplies Maldives Pvt. Ltd., FSM Building, 4th Floor, Boduthakurufaanu Magu, Male', 20026, Republic of Maldives

Date: ----------------------------------

BID SECURITY No.: ---

We have been informed that **[Name of the Bidder/Company]** is submitting the bid in reference to Tender Ref: ITB/22/2024 dated on **(date)** to hire a party for Fenaka inland diesel transportation for Fuel Supplies Maldives Pvt Ltd, (Company Registration Number C358/2000)

Furthermore, we understand that, according to the conditions of the Invitation to Bid and Bidders Instructions, a Bid Security is required.

At the request of the Bidder, we **[Name of Issuing Agency]** hereby irrevocably undertake to pay you any sum or sums not exceeding in total an amount of **[Insert amount in words and in figures] [MVR 10,000]** , upon receipt by us of your first demand in writing accompanied by a written statement stating that the Bidder is in breach of its obligation(s) under the condition of the bidders instructions and contract, without your needing to prove or to show grounds for your demand or the sum specified therein.

This Bid Security shall expire no later than **[date]** and any demand for payment under it must be received by us at this office on or before that date.

Signature of Issuing Agency

Designation:

Date: